

PUOGAE YA MOPHATO 2

Ke botshelo jwa ntšwa



SETSWANA

Maemo:

1

Buka

2



Puiso e e kaelwang ya ditlhopha

Pele ga puiso

- Phetla kgang e ba tlaa e buisang.
- Kopa barutwana gore ba bolelele kgang pele ba lebeletse setlhogole ditshwantsho.
- Itsise barutwana ka ga mafoko a mašwa le a a bothata pele ba buisa kgang.

Puiso ya ntlha

- Barutwana ba tshwanetse go buisa buka ka bongwe ka bongwe.
- Barutwana ba tshwanetse go buisa ka tidimalo kgotsa ba ka nna ba 'sebaseba fa ba buisa' buka.
- Tsamaya, tsamaya go tswa mo morutwaneng mongwe go ya kwa go yo mongwe, o kopa morutwana mongwe le mongwe go buisetsa karolo ya buka kwa godimo.

Motlotlo

- Botsa dipotso tsa tekathaloganyo tse di ikaegileng ka buka.
- Tsepamisa matlho mo medumopuung, mafokong a tlwaelo le tlotlofokong.
- O tlaa fitlhela ditirwana tse di kwa morago ga buka e, di le bothokwa le mosola
- go kaela motlotlo wa phaposi.

Puiso ya bobedi

- Mo malatsing a a latelang, letla barutwana go buisa buka gape, ka sebedi (dipara) kgotsa ka bongwe ka bongwe. Tlhopha ditirwana tse di lekaneng maemo a barutwana.
- Tsepamisa matlho mo kekelong ya puiso, thutapuung le mo tlotlofokong.
- Letla barutwana go feleletsa ditirwana tse di kaelwang tsa ditlhopha tse di
- tsenyeleditsweng kwa morago ga buka e. (Tlhopha ditirwana tse di lebaneng maemo a barutwana)



Letla barutwana go diragatsa kgang fa e ba letla go dira jalo.



Barutwana ba tshwanetse go dira ditirwana tsa puiso ya ditlhopha morago ga puiso. Letla barutwana go bereka kana go dira ka ditlhopha go feleletsa ditirwana tse di maleba tsa puiso ya ditlhopha tse di tsenyeleditsweng kwa morago ga buka. Ga ba a tshwanela go kwala mo bukeng e. Ditirwana tse di kwadiwang di direlwe mo dibukeng tsa bona tsa dithutiso.

Ke botshelo jwa ntšwa



Gompieno Abia le Lebo ba
palame bese. Ben wa searamo
ga a kgona go palama bese.

“Nnyaya Ben, o ka se kgone go
palama!” ga bua Lebo. “Dintšwa
ga di a letlelelwa!”



Gompieno Abia le Lebo ba
tsene mo phaposiborutelong.
Ben wa searamo ga
a kgona go tsena mo
phaposiborutelong.

“Nnyaya Ben, o ka se kgone
go tsena!” ga bua Abia.
“Dintšwa ga di a letlelelwa!”





Gompieno Abia le Lebo ba
tsene mo metsing a lebopo.
Ben wa searamo ga a kgona
go tsena mo metsing a
lebopo.

“Nnyaya Ben, o ka se kgone
go tsena!” ga bua Abia.
“Dintšwa ga di a letlelelwa!”






Gompieno Abia le Lebo
ba ile go tshameka kwa
phakeng. Ben wa searamo
ga a kgona go tsena mo
phakeng.

“Nnyaya Ben, o ka se kgone
go tsena!” ga bua Abia.
“Dintšwa ga di a
letlelelwa!”





Ben wa searamo o ne a dula
ka fa tlase ga setlhare kwa
hekeng. O ne a ema a bo a
ema.

Morago Ben a ithobalela.
ZZZZ! Mme moragonyana a
simolola go lora.





Ben o lorile eng?

Ben o lorile a le mo beseng.

“Ke tlaa dula mo setulong se se kwa pele sa bese”, ga bua Ben.

Ben o ne a lebelela kwa ntle ga bese ka letlhabaphfo.



Ben a lora a le mo
phaposiborutelong. Ben
o ne a dutse kwa pele mo
phaposiborutelong.


“Nka se kgone go emela
nako ya dijotshegare”, a bua.



Ben o ne a lora a le kwa
lebopong. A epa mo motlhabeng,
gape a sefa mo godimo ga metsi
a lewatle.


Ben o ne a itumetse thata.
“Botshelo bo monate e le ruri!”
Ben a goa.





Morago Ben o ne a lora a le kwa phakeng a na le dintšwa tse dintsi fela. Dintšwa tse dikgolo le tse dinnye le dintšwa tse dileele le tse dikhutshwane.

Ben o ne a tlolela mo moswinking. "A nna a swinka, a swinka!" a ntse a opela.



Ben o ne a nna a dikologa gantsi
mo malekoroneng.

O ne a nna a ya kwa godimo le kwa
tlase mo sereleding.

Morago Ben o ne a epa mosima
mo motlhabeng. O ne a itumetse
thatathata.

Mme morago ga foo ...

Lebo le Abia ba tla mo hekeng.
"Tsoga Ben! Re ya gae jaanong,"
ga bua Lebo.

"Mmmmh! Tsoga?" ga bua Ben.
"A lo raya gore ke ntse ke lora?"

"Nnyaya tlhe! Ke botshelo jwa
ntšwa! Ra gopolwa fa go iwa gae!"
ga araba Ben.



Ditirwana tsa puiso ya ditlhopha



1

Lebelela ditshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Bolelela tsala ya gago gore ke setshwantsho sefe se se tshwanetseng go nna sa ntlha, sa bobedi, sa boraro le sa bofelo. Tlotlela tsala ya gago kgang e gape o dirisa ditshwantsho.



2

Diragatsang kgang e.



3

Buisetsa tsala ya gago dipolelo tse di latelang.
Morago tlotlela tsala ya gago kang e gape ka go buisa dipolelo ka tatelano e e nepagetseng.

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Ben o lorile a le kwa lewatleng. |
| 2. | Ben o lorile a le kwa phakeng. |
| 3. | Ben o robetse kwa hekeng. |
| 4. | Ben ga a kgona go tsena mo phakeng. |
| 5. | Ben o a tsoga. |



4

Feleletsa tirwana e.

a. Batla lefoko mo moleng mongwe le mongwe le le tshwanang le lefoko le le mo kholomong ya ntlha.

phaka	sephaka	phaka	raka
robala	sebala	bala	robala
opela	opela	olela	balela
thuma	huma	thuma	roma

b. Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le bokao bo le bongwe le mafoko a a latelang:

kajeno

nna

fensetere

šeba

serori

phaphama

c. Feleletsa dipolelo tse ka go dirisa matlama:

Ben ga a kgona go ya _____ phaposiborutelong.

Ben ga a kgona go ya _____ lebopong.

d. Batla mafoko a a nang le medumopuo e e latelang mo kgannyeng e:

ae

oo

ng

e. Kwala lenaneo la dilo tse Ben a batlang go di dira mo kgannyeng e. Dirisa diphegelwana go kgaoganya ditiragalo.



5 Batla dipolelo mo kgannyeng e tse di nang le matshwaopuiso a a latelang mme o di kwale:



6 Bua ka ga kgang e.

- Naya setlhogo sa kgang.
- Banelwabagolo ke bomang?
- A o akanya gore kgang e ke ya nnete?
- Go diragala eng mo matsenong?
- Go diragala eng mo mmeleng?



7 Kwala kgang ya dipolelo di le 6 mme o e thalele setshwantsho.

PUOGAE YA MOPHATO 2



Buka 2

<i>Leina kana setlhogo:</i>	Ke botshelo jwa ntšwa
<i>Puo:</i>	Setswana
<i>Maemo:</i>	Padiso ya Puogae ya Mophato 2 Maemo 1 Buka 2
<i>Mofuta wa sekwalwa:</i>	Kanelo
<i>Mafoko a tlwaelo:</i>	tsamaya, mo, tlase, tsena, akantse, tshameka, pele, bona, se
<i>Tlotlofoko:</i>	phaposiborutelo, lebopo, phaka, toro, letlhabaphefo, epa, relela, malekorone, palame, akgega
<i>Medumopuo:</i>	ee, oo, ou, ai, ea, th, ng, ts, tsh, tl, ph, tlw
<i>Diteng, mareo le bokgoni:</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Tlhalosa gore go diragala eng mo ditshwantshong▪ Tlhomaganya ditshwantsho ka tatelano e e nepagetseng▪ Dirisa ditshwantsho go tlotla kgang gape▪ Diragatsang kgang e▪ Tlhomaganya ditiragalo ka tatelano e e nepagetseng▪ Lemoga mafoko▪ Batla makaelagongwe mo kgannyeng▪ Feleletsa dipolelo ka go tlatsa matlama kana matlhalosi▪ Batla mafoko a a nang le medumopuo e e latelang mo kgannyeng: ea, oo, ng▪ Kwala lenaneo o dirisa phegelwana▪ Batla o bo o kwala dipolelo tse di nang le matshwaopuiso a a latelang: khutlo, phegelwana, letshwaopotso, letshwaotsiboso le ditsejwana▪ Buisa o bo o araba dipotso tsa tekathaloganyo▪ Kwala kgang e ka mafoko a gago mme o e thalele setshwantsho (dipolelo di le 6).

CAPS e batla gore barutabana ba beele kwa thoko nako e e rileng ya go tota puiso ya ditlhophha e e kaelwang letsatsi le lengwe le lengwe. Puiso ya ditlhophha e e kaelwang e batla gore barutwana ba maemo a a tshwanang a puiso ba buise temana e e tshwanang ba le mo ditlhophheng tsa bona ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana.

Morutabana o tshwanetse go rulaganya nako ya go buisa gore e akaretse thuto ya mafoko a a rileng le mekgwa ya go tlhaloganya e barutwana ba tlaa e tlhokang fa ba buisa.

Mekgwa e gape e batla 'puisano ka ga sekwalwa' magareng ga morutabana le barutwana le magareng ga bana mo ditlhophheng ts abona. Dibuka tse di akaretsa ditirwana di le mmalwa tsa 'puisano ka ga sekwalwa', tekatlhaloganyo le ditirwana tse dingwe tse di tsamaelanang go thusa morutabana go kaela puiso ya ditlhophha mo diphaposiborutelong tsa bona.

ISBN 978-1-4315-2660-4



9 781431 526604



ISBN 978-1-4315-2660-4

**THIS BOOK MAY NOT
BE SOLD.**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

**Dibuka tse dingwe tse di
mo Šelofong ya Puogae ya
Mophato 2:**

Maemo:

1

Sisi o iponela tsala e ntšhwa

Ke botshelo jwa ntšwa

Pitse e tilodi e bone
methaladi jang?

Jerry o rata go buisa

Maemo:

2

Bubu o a latlhega

Ke seo ditsala di tshwanetseng
go nna sona

Pidipidinyana e e maswe

Maemo:

3

Baesekele e ntšhwa ya ga
Bakang

Diphologolo di ya kwa
lewatleng

Wendy Leruarua o boloka
botshelo